

Level 2


| For office use only | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| A1 | Individual questionnaire number | | | | | | | A2 | Household questionnaire number | | | | | |
| A3 | Household control sheet number | | | | | | | A4 | Pcode from household roster | | | | | |

- $(11 - 5) + 2 \times (21 - 17) =$
 - 2
 - 10
 - 14
 - 31
- What is the place value of 7 in 738 / Hi wihi nkoka wa ndhawu ya 7 eka 738?
 - 1
 - 10
 - 100
 - 1000
- $4 \times 7 =$
 - 4
 - 7
 - 18
 - 28
- If $3 + ? = 16$, which number should replace? / Loko $3 + ? = 16$, i nomboro yihi leyi faneleke ku siva ?
 - 10
 - 11
 - 13
 - 24
- Which number continues the pattern? / I nomboro yihi leyi yisaka emahlweni nxaxamelo?


1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 ?

- 4
- 5
- 6
- 7

6. Which shape is the odd one out. / Hi xihhi xivumbeko lexi nga faniki na leswin'wana?



7. What is the time difference between these two watches? / Hi kwihi ku hambana exikarhi ka tiwachi letimbirhi?



- a) 4 min
- b) 1 h 4 min
- c) 6 min
- d) 1 h 6 min

8. Which one is the heaviest? / Hi xihhi lexi tikaka ngopfu



a)



b)



c)




d)

9. 1cm = ?


- a) 10 mm
- b) 100 mm
- c) 1000 mm
- d) 10000 mm

10. How many sides does this object have? / I matlhelo mangani nchumu lowu wu nga na wona?




- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

11. If $a = 6\text{ cm}$ and $b = 3\text{ cm}$ find the perimeter of the rectangle below. / Loko $a = 6\text{ cm}$ na $b = 3\text{ cm}$ kuma pherimitara ya rhekthengula laha hansi.



- a) 9 cm
- b) 12 cm
- c) 15 cm
- d) 18 cm


12. If this cylinder was cut using a vertical plane. / Loko silindara leyi yi tsemiwele hi le matlhelo




What would be the shape of the cut surface? / Xana ku tava xivumbeko xihle lexi tsemiweke xa le hansi?




a)



b)



c)



d)

13. Which city had the hottest temperature? / Hi rihi doroba leri nga na maxelo yo hisa swinene?


| City / Doroba | Temperature / Mpimo wo hisa ° C |
|----------------|---------------------------------|
| Cape Town | 25 |
| Johannesburg | 24 |
| Harare | 20 |
| Nairobi | 22 |

- a) Cape Town
- b) Johannesburg
- c) Harare
- d) Nairobi

14. Find the mean (average) of the following series of numbers: / Kuma nhlayo ya le hansi eka nxaxamelo wa tinomboro leti landzelaka:
13, 17, 20, 40, 40

- a) 20
- b) 26
- c) 30
- d) 40

15. Which day is best to buy the bread? / I siku rihi ro antswa ku xava xinkwa?



- a) Monday / Musumbhunuku
- b) Tuesday / Ravumbirhi
- c) Thursday / Ravumune
- d) Sunday / Sonto